

ЦРНА ГОРА
ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ДОМ ЗДРАВЉА
"ДИМИТРИЈЕ-ДИКА МАРЕНИЋ"
Број 40
Даниловград, 30.11.2018 год.

ОО "АУТОЧАЌАК ПОДГОРИЦА"
Број 4-1345/18
Подгорица 30.11.2018 год.

УГОВОР О НАБАВЦИ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ПАТРОНАЖЕ

Ovaj ugovor zaključuje se između:

Naručioca: ZU Dom Zdravlja "Dimitrije-Dika Marenic Danilovgrad, ul.I Bokeljske brigade bb, PIB: 02015862 koga zastupa direktor, Mr sci.dr Dejan Mandić, (u daljem tekstu: Naručilac).

Ponuđača: Auto Čačak Podgorica doo sa sjedištem u Podgorici, Cijevna bb. broj računa: 510-12108-91, naziv banke: Societe generalea, koga zastupa izvršni direktor Željko Rajković (u daljem tekstu: Dobavljač)

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti, za nabavku vozila za potrebe patronaže broj: 39 od 21.11.2018. god.;

Broj i datum Zapisnika o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponude 43. od 28.11.2018. god.

Ponuda ponuđača Auto Čačak doo od 27.11.2018.god.

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka vozila za potrebe patronaže, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za javnu nabavku robe, broj: 39 od 21.11.2018. god.; Zapisnika o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponude: 43 od 28.11.2018. god.i prema ponudi Dobavljača od 27.11.2018.god.

Član 2

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU isporuči robu specificiranu članom 1. ovog ugovora, a NARUČILAC se obavezuje da zvanično preuzme i plati DOBAVLJAČU vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude 27.11.2018.godine.

DOBAVLJAČ se obavezuje da ugovorenu isporuku predmetnog motornog vozila izvrši u roku, od 30 dana od dana zaključivanja ugovora.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi od 27.11.2018.godine iznosi **10.000,00 € sa uračunatim PDV-om.**

Član 4

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku FCO NARUČILAC, po nalogu NARUČIOCA, prema specifikaciji i cijeni datoj u ponudi Ponuđača, kao i otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

U cijenu su uključeni troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta.

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC isplatiti za dostavljenu robu, u roku od 10 dana od dostavljene fakture, po isporuci robe u sjedištu naručioca.

Sve uplate se vrše u korist žiro računa 510-12108-91, naziv banke: Societe generale banke.

Član 6

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako DOBAVLJAČ ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA,
- U slučaju da se DOBAVLJAČ ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo NARUČILAC ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog DOBAVLJAČA.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove DOBAVLJAČA i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se DOBAVLJAČ ne odazove pozivu NARUČIOCA, NARUČILAC angažuje treće lice na teret DOBAVLJAČA.

Član 7

DOBAVLJAČ garantuje da je ponudjena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.

DOBAVLJAČ garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki kvar koji nije posledica nepravilnog rukovanja NARUČIOCA.

NARUČILAC je u obavezi da svaki problem u kvalitetu isporučene robe pisano prijavi DOBAVLJAČU (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njenom nastanku.

Član 8

DOBAVLJAČ se obavezuje da sve intervencije, isporuke ispravne robe i dostavljene robe po kvalitetu u skladu sa pozivom za javno nadmetanje i dostavljenom ponudom ponuđača, započne najkasnije u roku od 24 časa od trenutka prijave neispravnosti vozila i prijema u servisni centar ponuđača, u radno vrijeme i radnim danom, odnosno 48 sati u ostalim vremenskim terminima.

Član 9

NARUČILAC se obavezuje da obezbjedi uslove za isporuku ugovorene robe.

Član 10

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 11

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Član 12

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskih pravila u skladu sa odredbom čl. 15 Zakona o javnim nabavkama (»Sl. list CG« br. 42/11, 57/14 i 42/17) ništav je.

Član 13

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka, od kojih po 2 (dva) primjerka za NARUČIOCA i DOBAVLJAČA.

NARUČILAC

Direktor

Mr sci. dr Dejan Mandić



DOBAVLJAČ

Izvršni direktor

Željko Rajković

